

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
Tekanyetso ya motheo e hlophiswang sekolong e lokelwa ho etswa kotareng ya 1 matsatsing a 1-3. Bekeng ya 1 - Dintlha di nkuwa e le hore ho be le bokgoni ba ho tseba dikgeo tsa ho ithuta. Tlhahisoleseding ena e lokela ho sebediswa ho tsebisa mesebetsi e latelang ya ho ruta le ho ithuta.				
1-2	<p><b>Mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding</b></p> <p><b>Mesebetsi ya selelekela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akanya</li> </ul> <p><b>Hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlwaya le ho hlalosa sepheo le sephetho</li> <li>Ntsha maikutlo ka maemo a bophelo a phedisano, boitshwara le makgabane a setso</li> <li>Ntsha maikutlo le ho tshahetsa nthakemo ya hao ka mabaka</li> <li>Sebedisa mawa a diphanyetsano ho fetisa molaetsa ka katleho dihlopheng</li> </ul>	<p><b>Bala tema ya tlhahisoleseding (e bohuwang)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pele ho ho bala:</b> Akanya ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethang</li> <li>Buisana ka kgetho ya ditshwantsho temeng</li> </ul> <p><b>Balla kutlwisiso</b></p> <p>Sebedisa mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlala, sebedisa tataiso ya tema le bokahare ba tema</li> <li>Arolelana mehopolu o fane ka maikutlo ka ho lepa</li> <li>Sebedisa mmapa wa mohlalohanyo ho akakaretsa tlhahisoleseding</li> <li>Sebedisa bukantswe ho ntshetsapele mantswe a matjha</li> </ul> <p><b>Bala ditema tsa setjhaba</b></p> <p>Mohlala: SMS, imeili ho hlalosa molaetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlwaya makgetha a tema</li> <li>Buisana ka maikemisetso a tema</li> <li>Sebedisa bukantswe ho fumana moelelo wa mantswe a matjha</li> </ul> <p><b>Nahanisisa ka dingolwa tse balwang ka boikemelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho pheta pale kapa mehopolu ya mantlha</li> <li>Hlahisa karabelo ya maikutlo dingolweng tse badilweng</li> <li>E amahanye le bophelo ba hao</li> </ul>	<p><b>Ho ngola tema ya tlhahisoleseding</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngola diratswana tse tharo ho isa ho tse nne</li> <li>Sebedisa dikahare tse loketseng bamamedi le sepheo sa tema</li> <li>Fana ka tlhahisoleseding e hlakileng</li> <li>Hlophisa dikahare ka tlhahlamano</li> <li>Ngola polelo ya sehlooho o kenyelletsa tlhahisoleseding e loketseng ho bopa seratswana se momahaneng</li> <li>Hokahanya dipolelo ho bopa seratswana se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a nepahetsenga puo</li> </ul> <p>Sebedisa mofuta e fapaneng ya dipolelo</p> <p>Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo</p> <p><b>Ngola SMS/imeile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha dikahare tse loketseng</li> </ul> <p>Hlophisa tlhahisoleseding ka nepo</p> <p>Sebedisa sebopeho se nepahetseng, mohlala, tumedisano, letsatsi, jwalo-jwalo.</p> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho latela mehopolu ka tshebetso ya monahano</li> <li>Ho hlahisa mokgwaritso wa pele</li> <li>Ho boeletsa mesebetsi</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela o makgethe o balehang</li> </ul>	<p><b>Mesebetsi boemong ba lentse</b></p> <p>Maetsi</p> <p><b>Mesebetsi boemong ba polelo</b></p> <p>Lekgathe lejwale, lekgathe le tlang</p> <p><b>Moelelo wa lentse</b></p> <p>Mothofatso, maele, dikapolelo, papiso</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p><b>Mekgwa ya ho bala:</b> Bala ka lentswe le phahameng / DAR mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo wa boitsebiso</p> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta Boitokisetsong ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla boithabiso:</b></p> <p><b>Tema ya thlahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</b></p>	<p><b>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</b></p> <p><b>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>	
3-4	<p><b>Mamela le ho araba mantswe a qotsitsweng ho padi</b></p> <p><b>Mesebetsi ya selelekela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho akanya</li> <li>• Mamela qotso ho tswa paleng</li> <li>• Ho mamela molaetsa wa sehlooho le tatelano e itseng</li> <li>• Hlahisa maikutlo a amanang le diketsahalo</li> <li>• Amahanya le bophelo ba hao</li> </ul> <p><b>Hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisana ka dintlha tsa sehlooho le dintlha tse tobileng</li> <li>• Hlalosa diketsahalo ka ho hlaka</li> <li>• Buisana ka tsa setjhaba, tsa boitshware le boleng ba setso sengolweng</li> <li>• Ho sebedisa thlahisoleseding e tswang temaneng ho araba dipotso</li> </ul>	<p><b>Bala mantswe a qotsitsweng ho padi</b></p> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala</li> </ul> <p>Akanya ka sehlooho le ho buisana ka dihlooho tse amanang le tsona/dikahare</p> <p>Sebedisa maano a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho shebisisa mehopolu ya mantlha</li> <li>• Ho hlahloba dintlha tse tshhehatsang</li> <li>• Ho etsa dikakanyo</li> <li>• Ho fana ka moelelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang</li> </ul> <p><b>Thuto ya dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisana ka baphetwa</li> <li>• Hlwaya le ho hlalosa diketsahalo tsa mantlha</li> <li>• Lemoha le ho buisana ka maikutlo a hlahang</li> <li>• Amahanya diketsahalo le baphetwa le bophelo ba hae</li> <li>• Ho sebedisa mekgwa e mengata ya ho bala</li> <li>• E buisana ka sebopelohu, tshebediso ya puo, morero le</li> </ul>	<p><b>Ngola tekolobotjha ya buka/kgutsufatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa foreime</li> <li>• Pele ho ho bala: Ho mamela dintlha tse qotsitsweng bukeng ya padi</li> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng sepheo</li> <li>• Sebedisa puo le sebopelohu se nepahetseng sa mongolo</li> <li>• Sebedisa sebopelohu se nepahetseng</li> <li>• Hlophisa dikahare ka tsela e utlwahalang - o sebedisa tatelano ya tsona</li> <li>• Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo, ho kenyeletswa le tumellano ya leetsi</li> <li>• Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopelohu ya tlotlontswe</li> </ul> <p><b>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho nahana ka mehopolu ka ho sebedisa mmapa wa kelello</li> <li>• Hlahisa moralo wa pele</li> <li>• ntlafatsa</li> <li>• Boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ngola moralo wa ho qetela</li> <li>• Fana ka moralo o makgethe, o balehang wa ho qetela</li> </ul> <p><b>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</b></p>	<p><b>Mosebetsi boemong ba lentswe</b></p> <p>Maemedi, mahlalosi, mahokedi, mahokela, malahlelwa, makgethi</p> <p><b>Mosebetsi boemong ba polelo</b></p> <p>Lekgathe lekwale, lekgathe letlang</p> <p><b>Moelelo wa lentswe</b></p> <p>Papiso, dikapolelo, maele</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo</b></p> <p>Kgutlo, feelwane, tshebediso ya bukantswe, karolo ya mantswe</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>bamamedi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlwaya phapang/diphapano dipakeng tsa nalane ya bophelo/bukatsatsi le dipale</li> <li>Ho sebedisa bukantswe bakeng sa ntshetsopele ya tlotlontswe</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala:</b> Bala ka lentse le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo wa boitsebiso</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta - Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p><b>Ho balla boithabiso</b></p> <p>Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	
<p><b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO</b></p> <p><b>Ho balla hodimo</b> (matshwao a 20)</p> <p>Qala ka mosebetsi ona ho tloha kotareng ya 1 le ho o qetella kotareng ya 2 ha matshwao a rekotwa.</p>				
5-6	<p><b>Ho mamela le ho araba pale</b></p> <p><b>Mosebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho akanya</b></li> <li>Hlwaya mehopollo ya sehlooho le dintlha tse ikgethileng</li> <li>Amanya le bophelo ba hae</li> </ul> <p><b>Hlalosa diketsahalo</b></p> <p>Buisana le ho fana ka maikutlo</p> <p>Nka karolo dipuisanong tsa sehlopha mohlala, ditabeng tse amanang le pale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botsa dipotso tse amehang</li> <li>Ho fana ka maikutlo</li> <li>E boloka puisano</li> <li>Ho arabela maikutlo a ba bang ka kutlwelo-bohloko le tlhompho</li> <li>Bua ka mekgahlelo</li> </ul>	<p><b>Ho bala pale</b></p> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <p>Mosebetsi ya pele ho ho bala: mohl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho akanya ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala. Mohlala:</li> <li>Ho okola, ho tlodisa mahlo</li> </ul> <p><b>Mawa a kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa dikakanyo, sebedisa mathusi</li> <li>Buisana ka tlotlontswe e ntjha ho tswa temeng</li> </ul> <p><b>Thuto ya dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qoqa ka</li> <li>Poloto</li> <li>Mookotaba</li> </ul>	<p><b>Nogla moqoqo (Phetelo/ Tlhaloso)</b></p> <p>Kgetha dikahare tse loketseng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsepama sehloohong</li> <li>Sebedisa tlotlontswe e hlalolang haholo makgethi a fapaneng</li> <li>Sebedisa puo ya bonono, mohl. papiso, tshwantshiso</li> <li>Hlahlamanya letoto la mehato kapa diketsahalo ka tsela e utlwalang le ho hlalosa mabaka sebedisa puo e nepahetseng</li> <li>Ntshetsapele tlotlontswe</li> </ul> <p>Sebedisa dipolelo mararane</p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>Ho ngola mekgaritso</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi boemong ba lentsewe</b></p> <p>Mabitsa le mabitsobitsa</p> <p>Sehlongwapele Sehlongwanthao</p> <p><b>Mosebetsi boemong ba polelo</b></p> <p>Lekgathe Lefitile</p> <p><b>Moelelo wa lentsewe</b></p> <p>Mahlalongswe</p> <p><b>Mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo</b></p> <p>Kgutlo, feelwane, matshwao a potso le tshebediso ya bukantswe</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Semelo</li> <li>Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso</b></p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta- Boitokisetsong ba ho Balla Hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso</p> <p>Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso, le</li> <li>Ho nehelana</li> </ul> <p><b>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</b></p> <p><b>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>	
<p><b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG – MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA LE HO NEHELANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moqoqo (matshwao a 20) Phethelo KAPA Tlhaloso mahareng a kotara</li> </ul>				
7-8	<p><b>Mamela le ho arabela atikele ya lesedinyana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi ya selelekela: ho akanya</li> <li>Mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng</li> <li>Hlwaya molaetsa wa sehlooho</li> <li>Amanya le bophelo ba hae</li> <li>Sebedisa tlhahisoleseding e temeng ho araba dipotso</li> <li>Buisana ka makgabane a phedisano, boitshwaro le botjhaba temeng</li> <li>Buisana ka dikakanyo le maikemisetsa a mongodi</li> </ul> <p><b>Hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho sebedisa tlhahisoleseding e tswang temaneng ho araba dipotso</li> <li>Fana ka maikutlo mabapi le boleng ba setjhaba, boitshwaro le setso se ngotsweng</li> </ul>	<p><b>Bala atikele ya lesedinyana</b></p> <p><b>Pele ho ho bala</b></p> <p>Lepa ka sehlooho, dintlhakgolo, le ho lekola tema</p> <p><b>Balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebelisa mawa a mangata a ho bala, mohlala:</li> <li>Ho okola,</li> <li>Ho tlodisa mahlo, ka ho sebedisa tsebo e fetileng</li> <li>Ho etsa dikakanyo, ho sebedisa dintlha tsa maemo ho fumana moelelo, le ho etsa dikgakanyo</li> <li>Hlwaya le ho hlalosa ditshwano le diphapano tsa ntho e itseng</li> <li>Sekaseka mantswe a matjha ho tswa temeng</li> <li>Sebedisa bukantswe</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le</b></p>	<p><b>Ngola atikele ya lesedinyana</b></p> <p>Sebedisa dintlhakgolo, mela, diratswana tsa sehlooho, araba ho mang, eng, kae, neng le hobaneng/jwang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha dikahare tse loketseng bamamedi le sepheo sa tema</li> <li>Hokahanya dipolelo ho bopa seratswana se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a nepahetseng a puo</li> <li>Sebedisa tlotlontswe e batsi e fapaneng, thutapuo, mopeleto le matshwao a puo a loketseng</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho lahlela mehopollo ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano</li> <li>Ho hlalisa mokgwaritso wa pele</li> <li>Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> </ul>	<p><b>Mesebetsi boemo ba lentswe</b></p> <p>Maemedi, masupi, lerui</p> <p><b>Mesebetsi boemong ba polelo</b></p> <p>Makgathe</p> <p><b>Moeleo ya lentswe:</b></p> <p>Malatodi</p> <p><b>Mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo:</b></p> <p>Letshwao la potso, tshebediso ya bukantswe, tshebediso ya tatellano ya mantswe</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka dikakanyo le maikemisetso a mongodi</li> <li>E nka karolo dipuisanong</li> </ul>	<p><b>phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso</b></p> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta- Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla boithabiso</b></p> <p><b>Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela</li> <li>Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang</li> </ul> <p><b>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</b></p> <p><b>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>	
<p><b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG – MOSEBETSI WA 3: HO ARABA TEMA (matshwao kaofela: 40)</b></p> <p><b>Potso 1 Tema ya dingolwa/tema e seng ya dingolwa (matshwao a 15)</b></p> <p><b>Potso 2 Setshwantsho (matshwao a 10)</b></p> <p><b>Potso 3 Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maemong (matshwao a 15)</b></p> <p><b>Mosebetsi ena ha ho hlokahale e ngolwe ka nako e le nngwe.</b></p>				
9-10	<p><b>Ho fana le ho latela ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mosebetsi e lelekelang</li> <li>Dikakanyo</li> <li>Diketsahalo tse etellang pele: Ho lepa</li> <li>Bontsha molaetsa le ho totobatsa dintlha tsa bohlokwa</li> <li>Botsa dipotso tse tshwanetseng le ho arabela ka tsela e loketseng ntshetsapele</li> </ul> <p>melao</p>	<p><b>Bala tema e fanang ka ditaelo: E fupereng tlhahlamano ya ditaelo</b></p> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho ho bala: Akanya</li> <li>Ho akanya ho tswa sehloohong le ditshwantshong</li> <li>Sebedisa mawa a ho bala:</li> <li>Ho okola</li> <li>Ho tlovisa mahlo, ka ho sebedisa tsebo e fetileng</li> <li>Ho etsa dikakanyo, ho sebedisa dintlha tsa maemo ho fumana moelelo, le ho etsa dikakanyo</li> <li>Hlwaya le ho hlalosa ditshwano le diphapano tsa ntho e itseng</li> <li>Buisana ka dintlha tsa tema</li> <li>Buisana ka tatellano ya melao</li> </ul> <p>Ntshetsapele melao/tatellano</p> <p>Buisana ka tlotlontswe ho tswa temeng</p>	<p><b>Ngola ditaelo mohlala, o ka etsa lesheleshele jwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha tlhahisoleseding e nepahetseng</li> <li>Sebedisa dintlha tse tobileng tse nepahetseng</li> <li>Sebedisa tatelano e nepahetseng</li> <li>Sebedisa sebopeho se nepahetseng</li> <li>Sebedisa mofuta wa taelo wa leetsi le ditaelo</li> <li>Sebedisa sebopeho-puo, mopeleto le matswao a puo a nepahetseng</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola</b></p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho ngola mekgwaritso</li> <li>Ho boeletsa mosebetsi</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe</b></p> <p>Lehlalosi la mokgwa, nako, sebaka, mathosi, dikao, makgathe</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo</b></p> <p>Polelonolo, polelomararane</p> <p><b>Mopeleto le tshebediso ya matshwao</b></p> <p>Feelwane, kgutlo, letshwao la makalo, kgutsofatso</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p><b>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso</b></p> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta - Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla boithabiso</b></p> <p><b>Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso, le</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul> <p><b>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</b></p> <p><b>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>	

TEKANYETSO YA MESEBETSI (TEKANYETSO YA HO ITHUTA)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</b></li> <li>• Mesebetsi e fapaneng ya mamela le ho bua</li> </ul> <p>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</p>	<p><b>Mesebetsi ya bala le boha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehato ya ho bala</li> <li>• Mesebetsi ya ho balla hodimo</li> <li>• Mesebetsi ya ho bala temakutlwisiso</li> </ul> <p>Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehleng dingolweng tse tharo tse kgethilweng bakeng</p>	<p><b>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana</b></p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho ngola diratswana</li> <li>• Ditema tsa kgokahano</li> <li>• Moqoqo</li> <li>• Ho ngola ka boiqapelo</li> </ul>	<p><b>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</li> <li>• LE</li> <li>• Manahanye le tema e etswang</li> </ul>

**KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YOHLE YA KOTARA YA PELE: KEREITI YA 5 SESOTHO PUO YA LAPENG**

<p><b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho balla hodimo (matshwao a 20)</li> <li>• Qala ka mosebetsi ona ho tloha kotareng ya 1 le ho o qetella kotareng ya 2 ha matshwao a rekotwa</li> </ul>	<p><b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG –MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA LE HO NEHELANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moqoqo (matshwao a 20)</li> <li>• Phethelo KAPA Tlhaloso mahareng a kotara</li> </ul>	<p><b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG – MOSEBETSI WA 3: HO ARABA TEMA (matshwao kaofela: 40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temakutlwisiso ya ho bala: Tema ya dingolwa/e seng ya dingolwa (matshwao a 15)</li> <li>• Setshwantsho (matshwao a 10)</li> <li>• Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maemong (matshwao a 15)</li> </ul>
--	---	---

**2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 5 (KOTARA YA 2)**

KOTARA YA 2				
BEKE	HO BALA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p><b>Ho mamela thothokiso</b></p> <p><b>Mosebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho akanya</li> <li>• Ananela le ho arabela ho medumo e tsosoloswang ke thothokiso</li> </ul> <p><b>Hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse itseng</li> <li>• Hlalosa diketsahalo ka ho hlaka le ka tatellano</li> <li>• Fana ka maikutlo o ikamahantse le diketsahalo</li> <li>• Hlahisa maikutlo a fehlwang ke thothokiso</li> <li>• Buisana ka sehalo le tshebediso ya puo ho bamamedi, ho kenyelletsa le ho aha boemo</li> </ul> <p><b>Etsa thothokiso/mela e kgethilweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetha sehalo le polelo tse tsamaellanang le dikahare le setaele sa thothokiso</li> <li>• Ho sebedisa puo e nepahetseng le ponahalo ya sefahleho</li> <li>• Sebedisa puo e nepahetseng ya motsamao wa mmele, kemo, le bokgoni ba ho nehelana, mohlala, ho lokisa sehalo, modumo le sekgahla</li> <li>• Ho sebedisa puo e nepahetseng le ponahalo ya sefahleho</li> </ul>	<p><b>Bala thothokiso</b></p> <p><b>Ho balla moelelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala ho akanya ho tswa sehloohong le setshwantshong</li> </ul> <p><b>Sebedisa maano a ho bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho okola ka mahlo bakeng mehopolo ya mantlha</li> <li>• Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshhehetsang</li> <li>• Ho etsa dikgakanyo</li> <li>• Ho fana ka moelelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang</li> </ul> <p><b>Mawa a ho balla kutlwisiso</b></p> <p>Etsa dikakanyo, sebedisa mathusi a tema, akanya ka qetello</p> <p>Ho ithuta ka dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlwaya raeme le morethetho le maikutlo mabapi le phello ya tsona ho momamedi</li> <li>• Hlahisa maikutlo</li> <li>• Amahanya le bophelo ba hao</li> <li>• Ho sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswa</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso</b></p> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta - Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla boithabiso</b></p> <p><b>Tema ya thlahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</b></p>	<p><b>Ngola thothokiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa poeletso ya modumo (ditumammoho le ditumanotshi), tshwantshiso, papiso</li> <li>• Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejisetara</li> <li>• Ho nahanisisa le ho lekola mongolo le mosebetsi wa boiqapelo</li> <li>• Ho sebedisa matshwao a puo a loketseng melao</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso</li> <li>• Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul> <p><b>Ngola mantswe le dithaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa</b></p> <p><b>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>	<p><b>Mosebetsi boemong ba lentswe</b></p> <p>Mabitso, mabitsokgoboka, mabitsokgopolo, malahlelwa</p> <p><b>Mosebetsi boemong ba polelo</b></p> <p>Lekgathe le jwale, letswelli</p> <p><b>Moelelo wa lentswe</b></p> <p>Phetapheto ya ditumammoho, phetapheto ya ditumanotshi, mothofatso, raeme, morethetho, pebofatso, papiso</p> <p><b>Mopeleto le tshebediso ya puo</b></p> <p>Karolo ya mantswe, tshebediso ya bukantswe, letshwao la makalo</p>



KOTARA YA 2				
BEKE	HO BALA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4	<p><b>Ho mamela le ho buisana ka boemo ba lehodimo</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang:</b></p> <p><b>Ho akanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mamela dintlha tse itseng Buisana ka bohlokwa ba tlhahisoleseding</li> <li>Amahanya tlhahisoleseding le bophelo ba hao</li> <li>Buisana ka diphetho tse ka bang teng bathong</li> </ul> <p><b>Hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka moholopolo wa sehlooho le dintlha tse itseng</li> <li>Hlalosa diketsahalo ka ho hlaka le ka tatellano</li> <li>Fana ka maikutlo o ikamahantse le diketsahalo</li> <li>Amahanya le bophelo ba hao</li> <li>Buisana ka maemo a phedisano, boitshwaro le boleng ba setso ka hara tema</li> </ul>	<p><b>Bala tlaleho ya boemo ba lehodimo</b></p> <p>Pele ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho akanya ho tswa ho sehlooho le ditshwantsho</li> </ul> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <p><b>Sebedisa mawa a ho bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho okola bakeng sa ntlha kgolo</li> <li>Ho hlahloba dintlha tse tshhehatsang</li> <li>Ho hlahloba dintlha tse tshhehatsang</li> <li>Ho etsa dikakanyo</li> <li>Ho fana ka moelelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang</li> </ul> <p><b>Mawa a kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlwaya le ho hlalosa ditshwano le diphapano</li> <li>Lemoha tsela eo tema e hlophisitsweng ka teng</li> <li>Bala mongolo wa tlhahisoleseding o nang le ditshwantsho, mohlala, mmapa Hlalosa pono</li> <li>Sebedisa mmapa wa kelello/dinoutsu ho akaretsa dintlha tsa tlhahisoleseding</li> </ul> <p><b>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</b></p> <p><b>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>	<p><b>Ngola tlaleho ka boemo ba lehodimo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hokahanya dipolelo serapeng se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>Fana ka tlhahisoleseding ka mmapa, tjhate, kerafo kapa setshwantsho</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>Ho ngola mekgwaritso</li> <li>Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso, le</li> <li>Ho nehelana</li> </ul> <p><b>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</b></p> <p><b>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>	<p><b>Mesebetsi boemong ba lentswe</b></p> <p>Maetsi, maemedi, mahlalosi, makgethi, makopanyi, mabitsokgopolo</p> <p><b>Mesebetsi boemong ba polelo</b></p> <p>Polelonolo, polelomararane, lekgathe letlang</p> <p><b>Moelelo wa lentswe</b></p> <p>Ditumanotshi, ditumatschwano, polisime, malatodi, mahlalosongwe</p>
5-6	<p><b>Ho mamela le ho arabela papadi</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <p>Akanya ka sehlooho/setshwantsho</p> <p><b>Hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pheta hape dikgaolo ka tatellano</li> <li>Hlwaya le ho buisana ka mohopolo</li> </ul>	<p><b>Bala papadi</b></p> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <p>Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho okola dintlha tsa bohlokwa feela, tlodisa mahlo, ditemoso tsa maemo le tsebo ya sethato</li> </ul>	<p><b>Ngola tema ya tshwantshiso/puisano kapa moqoqo wa phetelo/tlhaloso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bopa baphetwa</b></li> <li>Hlalosa tikoloho ya nako</li> <li>Hodisa poloto</li> <li>Sebedisa sebopeliso se nepahetseng</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi wa boemo ba mantswe</b></p> <p>Maetsi</p> <p><b>Mesebetsi boemong ba polelo</b> Dipolelo, dipotso, dikao, polelonolo, polelomararane, puommui le puopehelo</p> <p><b>Moelelo wa lentswe</b></p>



KOTARA YA 2				
BEKE	HO BALA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>wa sehlooho, poloto, tikoloho ya nako, maemo tikolohong le dibapadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mamela bakeng sa dintlha tse itseng</li> <li>• Sebedisa dintlha ka nepo</li> <li>• Ntsha maikutlo le mehopolo</li> <li>• Sebedisa sebopeho se nepahetseng sa puo</li> </ul> <p><b>Nka karolo ya mophetwa</b></p> <p>Ho fetofetoha ha lentswe le ponahalo ya sefahleho</p> <p>Fetola rejisetara, sebopeho sa thutapuo le maele</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlalosa ka moo bangodi ba sebedisang tlotlontswe le puo ho hlalosa tikoloho ya nako, maemo tikolohong le dibapadi</li> <li>• Hlalosa diphetho tsa mantswa le karaburetso</li> </ul> <p><b>Balla hodimo, o fetola sehlo kamoo ho loketseng</b></p> <p><b>Mawa a kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlalosa ka moo bangodi ba sebedisang tlotlontswe le puo ho hlalosa poloto, tikoloho le baphetwa</li> <li>• Hlalosa ditlamorao tsa lentswe le ditshwantsho</li> <li>• Lemoha sesosa le phello ditemaneng tsa molomo le tse ngotsweng le ho hlalosa kamano</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso</b></p> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta - Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla boithabiso</b></p> <p><b>Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bopa sehlo kapa maemo</li> <li>• Rala, kgwaritsa le ho ntlafatsa tema</li> <li>• Ngola dipolelo o sebedisa puommu le puopehelo</li> <li>• Hlahisa mokgwaritso wa pele ka mohopolo wa sehlooho le diratswana tsa tshehetso tse bopilweng hantle</li> <li>• Sebedisa lehokedi la moetsi le leetsi</li> <li>• Sebedisa thutapuo e loketseng, mopeleto le matshwao a puo</li> </ul> <p><b>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho ngola mokgwaritso</li> <li>• Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul> <p><b>Ngola mantswa le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswa</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</b></p> <p><b>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>	<p>Tatolano</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo</b> Matshwao a potso Kgutlwanafeelwana, ditsejana</p>
<p><b>TEKANYETSO YA MOSEBETSI: MOSEBETSI WA 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema ya kgokahano (matshwao a 10)</li> <li>• E ngolwa pele ho teko e hlahlajwang</li> </ul>				
7-8	<p><b>Ho mamela le ho araba tlaleho/raporoto/tsebiso</b></p> <p><b>Mesebetsi o lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho akanya ka sehloohong, le ditshwantsho</li> </ul>	<p><b>Ho bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho (mohl. ditshwantsho/didayakeramo/dimmapa)</b></p> <p><b>Pele ho ho bala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho lepa ka sehlooho, dintlhakgolo le</li> </ul>	<p><b>Ngola tlaleho ka ho sebedisa foreime</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thonya lesedi le itshillehileng hodima dipatlisiso</li> <li>• Beha tlhahisoleseding ka tatelano</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi boemong ba lentswe</b></p> <p>Mahlalosi, maemedi, makopanyi, le mahokedi</p> <p><b>Mosebetsi boemong ba polelo</b></p> <p>Lekgathe fetile letswelli</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO BALA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho mamela mohopolo o akaretsang le dintlha tse ding</li> <li>• Araba dipotso</li> <li>• Arolelana maikutlo le ho fana ka ntlha kemo</li> <li>• Sekaseka tlhahisoleseding</li> <li>• Akaretsa ditaba</li> <li>• Nehelana ka tlhahisoleseding</li> </ul> <p>Sebedisa moralo/ditjhate/dikerafa</p> <p><b>Nka karolo dipuisanong tsa sehlopha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsepama sehloohong</li> <li>• Fana ka maikutlo a ahang</li> <li>• Boloka puisano</li> <li>• Bontsha ho nahanela ditokelo le maikutlo a ba bang</li> </ul>	<p>ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng</li> </ul> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mawa a ho bala:</li> <li>• Hlalosa ka moo bangodi ba sebedisang tlotlontswe le puo ho hlalosa poloto, tikoloho le baphetwa</li> <li>• E hlalosa ditlamorao tsa lentswe le ditshwantsho</li> <li>• Lemoha sesosa le phello ditemaneng tsa molomo le tse ngotsweng le ho hlalosa kamano</li> <li>• Balla hodimo, a fetola lebelo ka moo ho loketseng</li> </ul> <p><b>Mawa a kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toloka tlhahisoleseling ya ditshwantsho</li> <li>• Abelana menahano le ho fana ka maikutlo a sebedisa kakanyo le boiqapelo</li> <li>• Sebedisa mmapa wa kelello/dinoutsu ho akaretsa ditaba</li> <li>• Buisana ka tlotlontswe e ntjha ho tswa temeng e balwang</li> <li>• Sebedisa bukantswe</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso</b></p> <p><b>Tekanyetso ya ho ithuta - Boitokisetso ba ho balla hodimo</b></p> <p><b>Bukatsatsi ya moithuti</b></p> <p><b>Ho balla boithabiso</b></p> <p><b>Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa thutapuo e loketseng</li> <li>• Mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>• Nehelana ka mosebetsi o makgethe o sebedisa sebopeho se nepahetseng, jwalo ka dihlooho, ho arohanya diratswana, jj.</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mekgwaritso</li> <li>• Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso, le</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul> <p><b>Ngola mantswe le dithaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</b></p> <p><b>Bukantswe ya moithuti</b></p> <p><b>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>	<p>Lekgathe letlang letswelli</p> <p>Boetsi le boetsuwa</p> <p>Puo pehelo</p> <p>Letshwao la potso</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo</b> Ellipsis, makalo, maqotsi, matshwao a potso</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO BALA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
9-10	<b>TEKANYETSO YA SEMMUSO E HLOPHISITSWENG – MOSEBETSI WA 5:</b> Ho araba tema [matshwao kaofela: 40] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1 - Tema ya dingolwa/tema e seng ya dingolwa (matshwao a 15)</li> <li>• Potso 2 - Setshwantsho (matshwao a 10)</li> <li>• Potso 3 - Kgutsufatso (matshwao a 5)</li> <li>• Potso 4 - Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maemong (matshwao a 10)</li> </ul>			

TEKANYETSO YA MESEBETSI (TEKANYETSO YA HO ITHUTA)			
<b>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e fapaneng/e sa tshwaneng ya ho mamela le ho bua</li> </ul>	<b>Mesebetsi ya ho bala le ho boha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mawa a ho bala</li> <li>• Ho balla hodimo</li> <li>• Ho bala temakutlwisiso</li> <li>• Dingolwa tse itshetlehleng ho dingolweng tse hlahellang kgwedi tsheletseng</li> </ul>	<b>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshebetso ya ho ngola</li> <li>• Diratswana</li> <li>• Tema tsa kgokahano</li> <li>• Meqoqo</li> <li>• Ho ngola ka boiqapelo</li> </ul>	<b>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshebediso ya puo e fapafapaneng Amahanya le mofuta wa tema</li> </ul>

KEREITI 5 SESOTHO PL KGUTSUFATSO YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 2		
<b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO</b> • Ho balla hodimo (matshwao a 20) Mosebetsi ona o qadile ho tloha kotareng ya 1, o qetellwa kotareng ya 2 ha matshwao a rekotwa.	<b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG –MOSEBETSI WA 4: HO NGOLA LE HO NEHELANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema tsa kgokahano (matshwao a 10)</li> </ul> E ngolwa pele ho mosebetsi o hlahlojwang	<b>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG – MOSEBETSI WA 5: TEKONG E HLOPHISITSWENG (PHUPJANE)</b> <b>HO ARABA TEMA</b> (Matshwao kaofela 40) Potso ya 1: Tema ya dingolwa/e seng ya dingolwa (matshwao a 15) Potso ya 2: Setshwantsho (matshwao a 10) Potso ya 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) Potso ya 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maemong (matshwao a 15)

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1- 2	<p>Ho mamela le ho buisana ka dipale (mohl. ditshomo, ditshomo tsa bosatsejweng/ditshomo tsa bahale) ho tswa bukeng ya padiso</p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akanya hore tema e bua ka eng</li> <li>Hlwaya mohopolo wa sehlooho, poloto, tikoloho le dibapadi tsa tema ya tshomo</li> <li>Bontsha phapang pakeng tsa diketsahalo tseo e seng tse kgolwehang le tse sa kgolwehang</li> <li>Nka karolo dipuisanong ho tshehetsa ntlhakemo ya hao</li> <li>Arabela ka hloko mehopolong le ditshisinyong</li> </ul> <p><b>Pheta pale (ditshomo tsa bosatsejweng/ditshomo tsa bahale)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pheta diketsahalo tsa tema ka tatelano e nepahetseng.</li> <li>Bolela baphetwa ka nepo</li> <li>Ntsha maikutlo le mehopolong ka molanako wa pale/baphetwa/ tikoloho/molaetsa/mookotaba wa tema, jj.</li> </ul>	<p>Ho bala pale, mohl. (ditshomo tsa bosatsejweng/ditshomo tsa bahale)</p> <p>Ho balla moelelo/ho balla kutwisiso</p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ho bala: Etsa dikakanyo ka sehlooho le ditshwantsho tsa tema</li> <li>Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala, ho tlodisa mahlo, ho okola ditlhaliso tsa maemo le tsebo ya motheo</li> </ul> <p><b>Ho ithuta dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlalosa kamoo bangodi ba sebedisang tlotlontswa le puo ho hlalosa poloto, mookotaba, tikoloho le baphetwa</li> <li>Balla hodimo o le mong ka ho hlaka le boimamelo</li> <li>Buisana le ho fana ka mabaka bakeng sa diketso tsa baphetwa</li> <li>Sebedisa bukantswe ho utlwisisa mantswe a matjha le tlotlontswa temeng</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/tlohella tsohle mme o bale/Ho bala ka tataiso/ho bala ka karolelano/ho bala ka bobedi/ho bala tshomo ka boikemelo</b></p> <p><b>Tekanyetsa ya ho ithuta - Ho itokisetsa ho balla hodimo</b></p> <p><b>Ho balla boithabiso:</b></p> <p><b>Thothokiso/mmadi a bale ka mehla bakeng sa bonyane metsotso e 30</b></p>	<p>Ho ngola tshomo (tshomo ya bosatsejweng/tshomo ya bahale)</p> <p>Ngola diratswana tse hlahosang tsa tshomo eo o e badileng (tshomo ya bosatsejweng/tshomo ya bahale) o sebedisa foreimi ya ho ngola:</p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha dikahare tse tsamaelanang le baithuti le sepheo sa tema</li> <li>Bua ka baphetwa, sebaka le molanako temeng eo o e badileng</li> <li>Bua ka sepheo sa tema</li> <li>Bua ka poloto, baphetwa le tikoloho ya tema</li> </ul> <p><b>Baithuti ba lokela ho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlalosa baphetwa temeng</li> <li>Tsepama sehloohong/mookotabeng</li> <li>Sebedisa tlotlontswa e hlahosang ka boiqapelo (mohl. makgethi)</li> <li>Sebedisa puo ya bonono (mohl. papiso, tshwantshiso)</li> <li>Sebedisa thutapuo e loketseng, mopeleto le matshwao a puo</li> <li>Hokahanya dipolelo hore e be diratswana tse momahaneng, o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a puo a nepahetseng</li> </ul> <p><b>Ngola mantswe a matjha le moelelo wa teng lenaneng la hao la mantswe kapa leboteng</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa</b></p> <p><b>Sebedisa papetla ya ho bala ho lekola tswelopele ya ho bala</b></p>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe</b></p> <p>Maetsi, sekao ho, bonngwe le bongata, sehlongwanthao le sehlongwapele, makgethi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba dipolelo</b></p> <p>Moetsuwa, potso, puo mmui le puopehelo, diratswana</p> <p><b>Mopeleto le matshwao</b></p> <p>Ditlhaku tse kgolo, kgutlo, feelwana</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4 <b>MOHATO WA 1 DIPATLISISO</b>	<p><b>Ho mamela le ho nka karolo dipuisanong tsa porojeke ya boiqapelo e itshetlehleng sengolweng se ikgethileng (thothokiso/tshomo/palekgutshwe/ tshwantshiso)</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka tshebetso ya dipatlisiso le molanako</li> <li>Buisanang ka potso ya ntshetsopele/sehlooho</li> <li>Bua ka tshebediso ya mohlodi wa porojeke</li> <li>Hlalosa bohlokwa ba mehlodi</li> <li>Hlalosa mokgwa wa ho lekanyetsa le makgetha a ruburiki/lenanetekolo</li> </ul> <p><b>Baithuti ba lokela ho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arolwa ka dihlopha kapa ba sebetse ka bonngwe</li> <li>Bokelletsa tlhahisoleseding bakeng sa porojeke</li> <li>Arolelanang mehopolu, maikutlo le ho nka karolo dipuisanong</li> <li>Ngola mehlodi</li> <li>Boloka tlaleho ya tshebediso ya dipatlisiso (potefolio ya bopaki)</li> </ul>	<p><b>Ho bakeng sa tlhahisoleseding ya sengolwa se kgethilweng (mohl. thothokiso/tshomo/tshwantshiso/ palekgutshwe)</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <p>Fana ka boitsebiso ba dipatlisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgothalletsa baithuti ho eketsa boitsebiso ba dipatlisiso bo fanweng</li> <li>Shebisanang tema ho ntlafatsa kutlwisiso</li> <li>Buisanang ka tshusumetso ya makgetha/dikarolo tsa dithothokiso/dipale/terama/palekgutshwe</li> <li>Buisanang ka tshusumetso ya mekgwa ya pono e bonahalang dibukeng (dithothokiso/ditshomo/terama/ palekgutshwe)</li> </ul> <p><b>Baithuti ba lokela ho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa mawa a ho bala bakeng sa kutlwisiso</li> <li>Tlodisa mahlo bakeng sa mehopolu ya sehlooho</li> <li>Okola mehopolu e tshhehetsang</li> <li>Etsa dikakanyo</li> <li>Akanya moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang le ditshwantsho</li> <li>Kopanya tlhahisoleseding e kgethilweng hore e be ditshwantsho tse hlophisitsweng tsa (mohlala, mmapa wa mohopolu, tjhate ya tatelano, jj.)</li> <li>Nka dinoutsu bakeng sa ho itokisetsa mohato wa 2: Ho ngola</li> </ul>	<p><b>Sebedisa mefuta e fapaneng ya ditshwantsho ho kopanaya diphetho tsa dipatlisiso tsa porojeke ya boiqapelo</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshwantshisa foreimi e loketseng/disebediswa ho tshhehetsa mofuta wa sehlahiswa o tla hlahiswa, (mohl. mmapa wa monahano, tjhate ya tatelano, jj.)</li> <li>Hlalosa bohlokwa ba ho hlahisa kapa bontsha mohlodi wa moo o nkileng tlhahisoleseding</li> <li>Hlalosa mokgwa wa ho lekanyetsa le makgetha a ruburiki/lenanetekolo</li> <li>Hopotsa baithuti ho mamela bakeng sa ho araba potso e lelekelang/sehlooho</li> </ul> <p><b>Baithuti ba lokela ho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsepamisa tshhehetsong ya ho ngola ya dipatlisiso</li> <li>Arabela potsong e lelekelang/sehlooho sa dipatlisiso ka ho kgetha tlhahisoleseding e loketseng ho tswa mehloding e sebedisitsweng nakong ya dipatlisiso</li> <li>Nka dinoutsu ka mantswa a hao bakeng sa ho itokisetsa mohato wa 2: Ho ngola</li> <li>Latela foreimi ya ho ngola (ha o e fuwe/ha e le teng)</li> <li>Sebedisa ditho tsa puo tse amanang le tlhahlobo ya bongodi</li> </ul>	<p><b>Boemong ba lentswe: Maetsi Mosebetsi o boemong ba polelo</b></p> <p>Lekgathe lejwale, lekgathe letlang</p> <p><b>Moelelo wa lentswe</b></p> <p>Mothofatso, dikapolelo, maele, papiso</p> <p><b>Ho ntlafatsa dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse amanang le dipatlisiso tsa sengolwa (mohl. dithothokiso/tshomo/tshwantshiso/ palekgutshwe):</b></p> <p><b>Mohlala -</b></p> <p>puo, mefuta ya dipolelo, mefuta ya diratswana, dikarolo tsa puo</p> <p>Moelelo o totobetseng/pepeneng le moelelo o patehileng/wa bonono</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <p>Tlotlontswa e maemong</p>
	<p><b>TITJHERE E LOKELA HO ELA HLOKO TSE LATELANG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya porojeke e tswela pele bakeng sa saekele ya dibeke tse pedi</li> <li>Bopaki ba mesebetsi le tshebetso di lokela ho bolokwa bukeng ya moithuti ya mosebetsi/faele/potefolio ya bopaki</li> </ul>			

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshwantshisa ho etsa dipatlisiso – ‘Ke a etsa, Re a etsa, O a etsa’</li> <li>Diphetho tsa dipatlisiso di lokela ho arabela potsong ya sehlooho/sehlooho</li> <li>Tsepamisa maikutlo ho ho bontsha kapa ho ngola mohloodi le sebopeho sa mohloodi</li> <li>Lekanyetsa mohato wa 1: Dipatlisiso o sebedisa ruburuki/lenanetekolo le ho fana ka maikutlo ho baithuti</li> <li>Mesebetsi yohle e lokela ho etsetswa phapusing ka tataiso ya titjhere</li> <li>Tekanyetso e tswellang bakeng sa ho ithuta</li> </ul>			
5-6  Mohato wa 2 Ho ngola	<p><b>Mawa a ho mamela le ho bua – Tsepamisa ho sengolwa se loketseng (mohl., dithothokiso/tshomo/tshwantshiso/palek gutshwe)</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka sengolwa le ho hlalosa makgetha</li> <li>Hlalosa ditebello tsa ho ngola mosebetsi</li> <li>Buisana le baithuti ka moo ba ka ralang seo ba tlo se ngola ba sebedisa tshebetso ya ho ngola</li> <li>Fa baithuti foreimi ya ho ngola ho e sebedisa ha ba ngola</li> <li>Tataisa baithuti hore ba qetella foreimi jwang</li> <li>Bontsha/tshwantshisa mokgwa wa ho ngola - ‘Ke a etsa, Re a etsa, O a etsa’</li> <li>Fana ka ditaelo o itshetlehile ka mosebetsi o ngolwang</li> </ul> <p><b>Baithuti ba lokela ho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bokeletsa lenane la mantsewe bakeng sa sehlooho seo o se kgethileng</li> <li>Baithuti ba tla nka karolo dipuisanong</li> <li>Utlwisisa tse hlokahalang tse amanang le potso ya sehlooho/sehlooho</li> </ul>	<p><b>Mawa a ho bala le ho boha - Tataisa baithuti ho utlwisisa ruburiki ya ho ngola porojeke ya boiqapelo/le dithoko tsa tekanyetso</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fana ka tlhakisetso malebana le melanako</li> <li>Tataisa baithuti ho bala le ho sebedisa dinoutso tsa porojeke</li> <li>Bala le ho buisana ka ruburiki</li> <li>Hlalosa makgetha a ruburiki</li> </ul> <p><b>Baithuti ba lokela ho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho bala sengolwa se kgethileng</li> <li>Ho bala le ho utlwisisa ruburiki</li> <li>Ho bala le ho utlwisisa foreimi ya ho ngola</li> <li>Qolla dibopeho tse ikgethileng tse amanang le sengolwa se itseng seo ho etswang dipatlisiso ka sona</li> </ul>	<p><b>Ngola/taka/theha karolo e ngotsweng ya sehlooho se kgethileng</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fa baithuti foreimi ha ba ngola</li> <li>Tataisa baithuti hore ba qetella foreimi ya ho ngola jwang</li> <li>Buisana ka tshebetso ya ho ngola <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>✓ Ho ngola mekgwaritso</li> <li>✓ Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>✓ Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>✓ Ho hlaola diphoso, le</li> <li>✓ Ho nehelana</li> </ul> </li> <li>Buisanang ka makgetha a sengolwa/ makgetha a amanang le sengolwa se kgethileng</li> </ul> <p><b>Baithuti ba lokela ho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa foriemi ya ho ngola (ha ho hlokahala)</li> <li>Hlaola diphoso mokgwaritsong wa pele</li> <li>Boeletsa ka mora ho hlaola diphoso mokgwaritsong wa pele</li> <li>Ngola le ho nehelana ka sehlahiswa se phethetsweng</li> </ul>	<p><b>Moelelo wa lentsewe</b> Mathusi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo</b> Makgathe</p> <p><b>Moeleo wa lentsewe</b> Malatodi</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo</b> Potso, tshebediso ya bukantswe, tatelano ya lentsewe</p> <p><b>Ntlafatso ya dipbopeho le melao ya tshebediso ya puo tse entsweng dibekeng tse fetileng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mopeleto le matshwao a puo</li> <li>Paterone ya mopeleto</li> <li>Tlotlontse maamong</li> <li>Sebopeho se nepahetseng le makgetha</li> <li>Hlophisa dikahare (mmapa wa monahano)</li> <li>Mohopolo wa sehlooho le dintlha tse itshehetsang</li> <li>Seratswana/ditshwantsho</li> <li>Tswelopele e utlwalang ya dirapa/mehopolo ho etsa bonnete ba momahano</li> <li>Thutapuo jwalo kaha e hlokahala le dihlooho tse ikgethileng</li> </ul>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<b>TITJHERE E LOKELA HO ELA HLOKO TSE LATELANG:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tshebetso ya ho ngola e tswela pele bakeng sa saekele ya dibeke tse pedi</li> <li>✓ Bopaki ba tshebetso ya ho ngola bo lokela ho bolokwa bukeng ya mosebetsi ya moithuti/faeleng/potefolio ya bopaki</li> <li>✓ Laola tshebetso ya ho ngola</li> <li>✓ Diphumano dipatlisisong di lokela ho arabela potso ya sehlooho/sehlooho</li> <li>✓ Tsepamisa maikutlo ho ho hlahisa mehlodi le sebopeho sa bongodi</li> <li>✓ Lekanyetsa Mohato wa 2: Ho ngola o sebedisa ruburiki le ho fana ka maikutlo ho baithuti</li> <li>✓ Mosebetsi yohle e lokela ho etsetswa phapusing ka tlasa tataiso ya titjhere</li> <li>✓ Moithuti ka mong o lokela ho ngola mosebetsi wa hae oo o tla lekanyetswa ho sebediswa ruburiki</li> </ul>			
	<b>SEO TITJHERE E LOKELANG HO SE ELA HLOKO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi yohle e lokela ho etswa ka phapusing ka tataiso ya titjhere</li> <li>• Tlaleho ya molomo e ka etswa ka mekgwa e latelang: ka boikemelo, ka bobedi kapa ka dihlopha empa lekanyetsa ka bonngwe ka ruburiki e ka thoko</li> <li>• E lokela ho lokela sengolwa se kgethileheng (mohl. dithothokiso/tshomo/tshwantshiso/palekgutshwe)</li> <li>• Mohlala: Tshwantshiso o ka etsa bonketsisane, thothokiso: Thothokiso ya kodiama e etswang mafung, jj.</li> <li>• Ho lekanyetsa ho tswella bakeng sa ho ithuta</li> </ul>			
MOHATO WA 3 NEHALANO YA MOLOMO				
7- 8	<b>Ho mamela le ho buisana ka papatso Mosebetsi e lelekelang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dikakanyo</b></li> <li>• <b>Ho mamela bakeng sa dintlha tse itseng</b></li> <li>• <b>Qolla dintlha tsa bohlokwa</b></li> <li>• <b>Buisana ka tshusumetso ya papatso</b></li> </ul> <b>Baithuti ba lokela ho</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Buisana ka tshusumetso ya papatso</b></li> <li>• <b>Hlahisa maikutlo le mehopolok ka mkgwa wa ho inahanela</b></li> <li>• <b>Arabela ka hloko mehopolong le dipotsong</b></li> <li>• <b>Fana ka maikutlo</b></li> <li>• <b>Arolelana maikutlo le ho fana ka mehopolok ka dihlooho tse sa tlwaelehang</b></li> </ul>	<b>Ho bala papatso Mosebetsi e lelekelang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mawa a ho bala: Tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse itseng, okola bakeng sa mehopolok wa kakaretso, akanya ka dikahare, sebedisa tsebo e fetileng kapa moelelo maemong, etsa dikakanyo</li> </ul> <b>Baithuti ba lokela ho</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lekola le ho fana ka maikutlo ka dithekinike tsa ditshwantsho tse sebedisitsweng temeng ya ditshwantsho: mmala, mongolo, sebopeho</li> </ul> <b>Mekgwa ya ho bala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho balla hodimo (DAR)</li> <li>• Ho bala ka tataiso</li> <li>• Ho bala ka karolelano</li> <li>• Ho bala ka bobedi</li> <li>• Ho bala padi ka boikemelo</li> </ul> <b>Ho balla boithabiso</b>	<b>Ho ngola papatso Mosebetsi e lelekelang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlahisa maikutlo ka ho hlaka le ka tatelano</li> <li>• Sebedisa ditshwantsho tse loketseng le sebopeho</li> <li>• Sebedisa tlontlontse e bulehileng, thutapuo, mopeleto le matshwao a ho bala</li> <li>• Sebedisa puo bakeng sa boiqapelo le ka ho inahanela ho hlahisang maikutlo</li> </ul> <b>Tshebetso ya ho ngola</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>✓ Ho ngola mekgwaritso</li> <li>✓ Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>✓ Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>✓ Ho hlaola diphoso, le</li> <li>✓ Ho nehelana</li> </ul>	<b>Mosebetsi o boemong ba lentsewe</b> Dikgato tsa papiso, Mahlalosi <b>Mosebetsi o boemong ba poleleo</b> Dipolelonolo tse kgutshwane, lehokedi <b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Dikgutsufatso, ditsejana/maqotsi/diabolwa/diakwalwa



KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p><b>ELA HLOKO: Ho lekanyetsa ho tswelang ha ho ithuta – Ho lokisetsa tlaleho ya molomo ya Kotara ya 4.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dithothokiso/padi e lokela ho balwa ka mehla bonyane metsotso e 30</li> <li>Nahana ka tema eo o e badileng ka boikemelo</li> <li>E amahanye le maemo a hao a bophelo</li> </ul>	<p><b>Lenane la mantswe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngola mantswe a matjha le moelelo wa ona lenaneng la hao la mantswe</li> <li>Sebedisa ditshwantsho ka dipolelo o sebedisa mantswe kapa ditlahloso ho bontsha moelelo, jj.</li> <li>Beha tlotlontswe e ntjha leboteng la mantswe</li> </ul>	
9-10	<p><b>Ho mamela thothokiso Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kakanyo</li> <li>Thoholetsa le ho arabela ho tshusumetso ya modumo o etswang ke thothokiso</li> </ul> <p><b>Hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka mohopolo wa sehlooho</li> <li>E amahanye le tsebo ya hao</li> <li>Bontsha maikutlo a susumetswang ke thothokiso</li> <li>Buisana ka sehalo le tshebediso ya puo le tshusumetso ho momamedi, ho kenyelleditswe le hore puo e sebedisitswe jwang ho aha/theha maemo</li> </ul> <p><b>Etsa thothokiso/mela e kgethilweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha sehalo le maikutlo a loketseng dikahare le setaele sa thothokiso</li> <li>Sebedisa lentswe le nepahetseng le motsamao wa sefahleho sa mmele</li> <li>Sebedisa motsamao wa mmele o loketseng, seemo le bokgoni ba ho etsa tlaleho, mohl. lekanya sehalo le lebelo</li> <li>Sebedisa lentswe le loketseng le motsamao wa mmele</li> </ul>	<p><b>Ho bala thothokiso Ho balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akanya ka ho etsa mohahato wa pele o bala o sebedisa sehlooho le setshwantsho</li> <li>Sebedisa mawa a ho bala: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho okola bakeng sa mehopolu ya sehlooho</li> <li>Tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshehetsang</li> <li>Ho etsa dikakanyo</li> <li>Ho akanya ka moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang le ditshwantsho</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Mawa a ho utlwisisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa dikakanyo, o sebedisa modumo le maemo, akanya ka phethelo</li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li> <li>Qolla morethetho le raeme le ho bua ka tshusumetso ya teng ho momamedi</li> <li>Bontsha maikutlo le mehopolu</li> <li>Amahanya le bophelo ba hao</li> <li>Sebedisa bukantswe ho ntlafatsa tlotlontswe</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/siya tsohle mme o bale/ho bala ka tataiso ya dihlopha/ho bala ka karolelano/ho bala ka</b></p>	<p><b>Ho ngola thothokiso Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebediso ya poeletsamodumo (didumannotsi le ditumammoho), tshwantshiso, papiso</li> <li>Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejistara</li> <li>Nahana ka ho lekanyetsa ho ngola le mosebetsi wa boiqapelo</li> <li>Sebedisa matshwao a loketseng a ho bala</li> <li>Melao/ditaelo</li> </ul> <p><b>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>✓ Ho ngola mekgwaritso</li> <li>✓ Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>✓ Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>✓ Ho hlaola diphoso, le</li> <li>✓ Ho nehelana</li> </ul> <p><b>Ngola mantswe le moelelo wa ona lenaneng la hao la mantswe kapa leboteng la mantswe</b></p> <p><b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe</b></p> <p><b>Sebedisa papetla ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</b></p>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> Mabitsokgoboka, mabitsohohle, malahlala</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe</b> Lekgathe lejwale letswelli</p> <p><b>Moelelo wa lentswe</b> Poeletsamodumo, didumammoho, ditumammoho, mothofatso, morethetho, tshwantshiso, papiso</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a ho bala</b> Senoko sa lentswe, tshebediso ya bukantswe, letshwao la makalo</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		bobedi/ho bala ka boikemelo/puisano Ho lekanyetsa ho ithuta – Ho itokisetsa ho balla hodimo Ho balla boithabiso Thothokiso/padiso e lokela ho balwa ka mehla bonyane metsotso e 30		

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA KEREITI YA 5 EO E SENG YA SEMMUSO			
<b>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua</li> </ul>	<b>Mesebetsi ya ho bala le ho boha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Mesebetsi ya ho balla hodimo</li> <li>Mesebetsi ya temakutlwiso e balwang</li> <li>Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng dingolweng tse tharo tse kgethilweng bakeng sa kgweditshelela</li> </ul>	<b>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Ho ngola diratswana</li> <li>Ditema tsa kgokahano</li> <li>Moqoqo</li> <li>Ho ngola ha boiqapelo</li> </ul>	<b>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi ya ditho tse fapeng tsa dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse amanang le mofuta wa tema</li> </ul>

MESEBETSI YA TEKANYETSO EO E SENG YA SEMMUSO:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekanyetso eo e seng ya semmuso e lokela ho sebediswa ho tataiswa ditaelo le menyetla bakeng sa poeletso le ho ntlafatsa.</li> <li>Ka ho sebedisa dipotso, dipuisano, ho sheba, mesebetsi eo e seng ya semmuso e fa titjhere maikutlo a potlakileng.</li> <li>Ho lekanyetsa ho ithuta ho lokela ho tswella.</li> <li>Ho lekanyetsa ho tswelang ho lokisetsa tlaleho ya molomo kotareng ya 4.</li> </ul>

KEREITI YA 5 SESOTHO PUO YA LAPENG KGUTSUFATSO YA MOSEBETSI OO E SENG WA SEMMUSO BAKENG SA KOTARA YA 3	
<b>MOSEBETSI WA 6 WA SEMMUSO – HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohato wa 1: Dipatlisiso (matshwao a 10)</li> <li>Mohato wa 2: Ho ngola (matshwao a 30 )</li> </ul> Palohohle ya matshwao (matshwao a 40) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho ngolwa ha porojeke ya boiqapelo ho tla itshetleha ho E LE NNGWE ya dingolwa tse badilweng: Thothokiso/tshwantshiso/palekgutshwe</li> </ul>	<b>MOSEBETSI WA 7 WA SEMMUSO - MOSEBETSI WA MOLOMO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlaleho ya molomo ya porojeke ya boiqapelo (matshwao a 20)                          Palohohle ya matshwao (matshwao a 20)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi wa molomo o qalwa kotareng ya 3 mme o phethelwa le ho rekotwa kotareng ya 4.</li> <li>Ho lokela ho ba le dingolwa tse fapaneng ho habahanya le dikereiti.</li> <li>Ho lekanyetsa bakeng sa ho ithuta ho lokisetsa mesebetsi wa molomo wa kotara ya 4 ho lokela ho tswella.</li> </ul> </li> </ul>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Ho mamela le ho araba pale, mohl., tshomo (tsa bosatsejweng/bahale) ho tswa padisong ya phaposi</p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho akanya</li> </ul> <p><b>Ho hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qolla mohopolo wa sehlooho, poloto, tikoloho, maemo le pale eo e seng ya nnete</li> <li>• Bontsha phapang pakeng tsa diketsahalo tsa nnete le tseo e seng tsa nnete</li> <li>• Tshehetsa ntlhakemo ya hao</li> <li>• Ntsha maikutlo le mehopollo ka tsela ya boinahanelo</li> <li>• Fana ka maikutlo a tekatekano le a ahang ho poloto, mookotaba le tikoloho</li> </ul>	<p>Ho bala pale, mohl., tshomo, (tsa bosatsejweng/bahale) ho tswa padisong ya phaposi</p> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala:</li> <li>• Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho,</li> <li>• Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshehetsang</li> <li>• Etsa dikakanyo</li> <li>• Akanya ka moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang le ditshwantsho</li> <li>• Hlahloba bakeng sa ho ntlafatsa kutlwisiso</li> <li>• Sebedisa ditemoso tsa maemo le tsebo e fetileng</li> <li>• Ho utlwisisa tshusumetso ya puo ya bonono le makgetha a dingolwa</li> </ul> <p><b>Mawa a kutlwisiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangodi ba sebedisa tlotlontswe le puo ho hlalosa tikoloho</li> <li>• Balla hodimo ka boikemelo ka ho hlaka le ka maikutlo</li> <li>• Bua ka poloto, mookotaba, baphetwa le tikoloho</li> <li>• Buisanang ka tlotlontswe e ntjha temeng eo le e badileng</li> <li>• Sebedisa bukantswe</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/siya tsohle o bale/ho bala ka tataiso ya sehlopha/ho bala ka karolelano/ho bala ka</b></p>	<p>Ho ngola pale, mohl., tshomo, (tsa bosatsejweng/bahale)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa baphetwa ba diphoofolo</li> <li>• Aha poloto, baphetwa, le tikoloho</li> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng baamohedi ba ditaba le sepheo sa tema</li> <li>• Sebedisa puo ka ho nahana haholo tlotlontswe e fapaneng</li> </ul> <p>Sebedisa puo ya bonono, mohl. papiso, tshwantshiso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hokahanya dipolelo hore e be seratswana se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a ho bala a nepahetseng</li> <li>• Sebedisa thutapuo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo</li> </ul> <p><b>Ngola tlhaloso ya baphetwa/dibapadi</b></p> <p>Kgetha dikahare tse loketseng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho se tswa lekoteng</li> <li>• Sebedisa tlotlontswe e hlalolang haholoholo makgethi a fapaneng</li> <li>• Sebedisa puo e patehileng mohl. ditshwantshiso le dipapiso</li> </ul> <p><b>Sebedisa tshebetsa ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mekgwaritso</li> <li>• Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso, le</li> <li>• Ho nehelana ka sehlahiswa se hlwekileng le ho baleha</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe</b></p> <p>Dihlongwapele tsa mabitso, makgethi, mahlalosi, maemedi, makopanyi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe</b></p> <p>Moetsi, moetsuwa, lehokedi</p> <p><b>Moelelo wa lentswe</b></p> <p>Maele, dikapolelo, tshwantshiso</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Tshebediso ya bukantswe</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>bobedi/ho bala tshomo ka boikemelo Ho lekanyetsa ho ithuta – Bakeng sa ho itokisetsa tlaleho ya molomo Ho balla boithabiso Tshomo/mmadi a bale ka mehla bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ngola mantswe le ditlhaloso lenaneng la hao la mantswe kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntlafatso ya tlotlontswa Sebedisa papetla ya ho bala ho laola ho tswelapele ha ho bala</p>	
3-4	<p>Ho mamela le ho buisana ka boemo ba lehodimo, mohl., ditaba, ditaba tsa sehlooho</p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho akanya</li> </ul> <p><b>Ho hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlwaya mehopolu ya sehlooho le dintlha tse qollehileng</li> <li>Amahanya le bophelo ba hae</li> <li>Hlahisa maikutlo ka ho tshheheta ka mabaka</li> <li>Botsa dipotso tse hlokolotsi tse se nang dikarabo tse hlakileng</li> <li>Arabela dipotso tse hlokolotsi ka kelello</li> <li>Buisana ka moralo, makgetha, tshhebediso ya puo le sebopeliso sa tema</li> </ul> <p><b>Ho nehelana ka tlaleho ya molomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa sebopeliso se loketseng: Selelekela, mmele le qetello</li> <li>Nehelana ka mohopolu wa sehlooho le dintlha tse tshhehetsang</li> <li>Sebedisa puo ya mmele e loketseng le bokgoni ba ho nehelana mohlala, o sheba bao o buang le bona mahlong, ho phahama le ho theoha ha</li> </ul>	<p>Ho bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho (mohl. ditshwantsho/didayakeramo/dimm apa)</p> <p>Pele ho ho bala: Ho lepa ka sehlooho, dintlhakgolo le ditshwantsho</p> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala:</li> <li>Ho okola bakeng sa mohopolu wa sehlooho</li> <li>Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshhehetsang</li> <li>Ho etsa dikakanyo</li> <li>Ho akanya ka moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang le ditshwantsho</li> <li>Ho hlahloba bakeng sa ho ntlafatsa kutlwisiso</li> <li>Ho sebedisa ditemoso tsa maemo le tsebo e fetileng</li> </ul> <p><b>Mawa a ho utlwisisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arolelanang mehopolu le ho fana ka maikutlo le sebedisa dikakanyo le ho nahana le ho nahanela pele</li> <li>Buisana ka mohopolu wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng</li> <li>Hlahisa maikutlo le ho netefatsa ka</li> </ul>	<p>Ho ngola tlaleho/raporoto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngola tlaleho ka ho sebedisa foreime Beha tlhahisoleseding ka tatelano Sebedisa thutapuo e loketseng, mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng</li> </ul> <p>Nehelana ka mesebetsi o makgethe a sebedisa sebopeliso se nepahetseng, jwalo ka dihlooho, ho arohanya diratswana, jj.</p> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho ngola mekgwaritso</li> <li>Ho boeletsa mesebetsi</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso, le</li> <li>Ho nehelana</li> </ul> <p><b>Ngola mantswe le ditlhaloso lenaneng la hao la mantswe kapa leboteng la mantswe</b> <b>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntlafatso ya tlotlontswa</b> <b>Sebedisa papetla ya ho bala ho laola ho tswelapele ha ho bala</b></p>	<p><b>Mesebetsi o boemong ba lentswe</b> Makopanyi, dikao (sekaopeliso,sekaokgongeliso, sekaoho, sekaohore)</p> <p><b>Mesebetsi o boemong ba polelo</b> Polelwanakutu, polelwanabitso, polelwanakgethi, polelwanatlhalosi</p> <p><b>Moelelo wa lentswe</b> Mahlalosongwe, malatodi, ditumatschwano, homonimi, polisimi</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Senoko sa lentswe, bukantswe, ditlhaku tse kgolo</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>lentswe</p> <p><b>Eba le seabo dipuisanong</b> <b>Tsepama sehloohong/se tswa lekoteng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fana ka tlaleho e ahang</li> <li>Boloka dipuisano di le motjheng</li> <li>Bontsha tlhompheho ho ditokelo le maikutlo a ba bang</li> </ul>	<p>mabaka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botsa dipotso tse hlokolotsi tse se nang dikarabo tse totobetseng</li> <li>Arabela dipotso ka hloko dipotsong tse hlokolotsi</li> <li>Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswa [sena se lokela ho etswa mosebetsing o mong le o mong]</li> </ul> <p><b>Ho balla boithabiso: Tlaleho/padiso e balwe ka mehla bonyane metsotso e 30</b></p>		
5-6	<p><b>Ho mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding</b></p> <p><b>Mesebetsi e lelekelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho akanya</li> <li>E ba le seabo dipuisanong, o hlalosa maikutlo a hao</li> </ul> <p><b>Ho hlalosa diketsahalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qolla le ho hlalosa sesosa le tshusumetso</li> <li>Ntsha maikutlo ka makgabane a phedisano, boitshwara le botjhaba</li> <li>Botsa dipotso tse hlokolotsi</li> <li>Hlahisa maikutlo le ho a tshahetsa ka mabaka</li> <li>Sebedisa mawa a ho sebetsa mmoho hle o buisana boemong ba sehlopha</li> </ul>	<p><b>Ho bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho, mohl. dimmapa/dikerafo/ditjhate/dipapetla</b></p> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala ho hlwaya le ho tshahetsa mehopollo ya sehlooho le e tshahetsang</li> <li>Kgutsufatsa tlhahisoleseding</li> <li>Hlalosa ditshwantsho</li> <li>Sebedisa tsebo ya sethatho kapa ditemoso tsa tema ho hlalosa moelelo</li> <li>Etsa dikakanyo</li> <li>Fetsetsa tlhahisoleseding ho tloha ditshwantshong tse bonwang ho ya ho sebopeho sa phetelo</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/siya tsohle o bale/ho bala ka tataiso ya sehlopha/ho bala ka karolelano/ho bala ka bobedi/ho bala tshomo ka boikemelo</b></p> <p><b>Ho lekanyetsa ho ithuta – Bakeng sa ho itokisetsa tlaleho ya molomo</b></p> <p><b>Ho balla boithabiso: Padiso e balwe ka mehla bonyane metsotso e 30</b></p>	<p><b>Ho ngola tema ya tlhahisoleseding</b></p> <p>Ngola diratswana tse tharo ho isa ho tse nne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha dikahare tse loketseng mme di ikamahanya le baamohedi ba ditaba le sepheo sa tema</li> <li>Hlahisa tlhahisoleseding ka ho hlaka</li> <li>Hlophisa dikahare ka tatelano</li> <li>Ngola polelo ya sehlooho le ho kenya tlhahisoleseding e loketseng ho ntshetsapele momahano ya seratswana</li> <li>Hokahanya dipolelo ka ho momahanya seratswana o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>Sebedisa dipolelo tse fapaneng</li> <li>Sebedisa thutapuo e loketseng, mopeleto le matshwao a puo</li> </ul> <p><b>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</li> <li>Ho ngola mekgwaritso</li> <li>Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>Ho hlaola diphoso, le</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe</b> Maetsi, makgethi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> Polelwanabitsa, polelwankutu, polelo e temekisong ya tatolo, polelo e sebopehong sa potso</p> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> Tshwantshiso, papiso, dikapolelo, maele</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo</b> Tshebediso ya bukantswe, dinoko tsa lentswe</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Ho nehelana</li> </ul> Ngola mantswe le ditlhaloso lenaneng la hao la mantswe kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse Sebedisa papetla ya ho bala ho laola ho tswelapele ha ho bala	
<b>MOSEBETSI WA 4 WA SEMMUSO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho ngola tema ya kgokahano: (matshwao a 10) E ngolwa pele ho teko e laolwang</li> </ul>				
7-8	<b>POELETSO</b> Tlaleho ya mosebetsi wa molomo wa semmuso			
9-10	<b>MOSEBETSI WA 5 WA SEMMUSO: TEKONG E LAOLWANG YA MAFELO A KOTARA HO ARABA DITEMA (MATSHWAO A 40)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potso ya 1: Tema ya sengolwa/tema eo e seng ya sengolwa (matshwao a 15)</li> <li>Potso ya 2: Setshwantsho (matshwao a 10)</li> <li>Potso ya 3: Ho ngola kgutsufatso (matshwao a 5)</li> <li>Potso ya 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 10)</li> </ul>			

<b>MESEBETSI EO E SENG YA SEMMUSO (HO LEKANYETSA HO ITHUTA)</b>			
<b>Mesebetsi ya ho bua le ho mamela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua</li> </ul>	<b>Mesebetsi ya ho bala le ho mamela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho bala</li> <li>Mesebetsi ya ho balla hodimo</li> <li>Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang</li> <li>Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng dingolweng tse tharo tse kgethilweng bakeng sa kgweditshela</li> </ul>	<b>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ngola</li> <li>Ho ngola seratswana</li> <li>Ditema tsa kgokahano</li> <li>Moqoqo</li> <li>Ho ngola ha boiqapelo</li> </ul>	<b>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebedido ya puo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesebetsi ya ditho tse fapaneng tsa dibopeho le melao ya tshebediso ya puo e amahantsweng le mofuta wa tema</li> </ul>
<b>KEREITI YA 5 SESOTHO PUO YA LAPENG – KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 4</b>			
<b>MOSEBETSI WA 1 WA SEMMUSO: MOSEBETSI WA MOLOMO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlaleho ya molomo (matshwao a 20)</li> <li>Mesebetsi ona o qala kotara ya 3. O qetellwa le ho rekotwa ka kotara ya 4.</li> </ul>	<b>Mesebetsi ya ho bala le ho boha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho bala</li> <li>Mesebetsi ya ho balla hodimo</li> <li>Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang</li> <li>Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng dingolweng tse tharo tse kgethilweng bakeng sa kgweditshela</li> </ul>	<b>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ngola</li> <li>Ho ngola seratswana</li> <li>Ditema tsa kgokahano</li> <li>Moqoqo</li> <li>Ho ngola ha boiqapelo</li> </ul>	<b>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebedido ya puo</b>  <b>Mesebetsi ya ditho tse fapaneng tsa dibopeho le melao ya Tshebediso ya puo e amahantsweng le mofuta wa tema</b>

<b>MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO</b>	
<b>NAKONG YA SELEMO</b>	<b>TLHAHLOBO</b>
<b>TEKANYETSO YA SEMMUSO E ETSWANG SEKOLONG</b>	<b>DITLHAHLOBO</b>
<b>Mesebetsi e 6 ya semmuso</b>  1 Mosebeto wa molomo (ho balla hodimo ho habahanya le kgweditshela ya 1) 3 Mesebetsi ya ho ngola 1 Ho araba ditema 1 Teko e laolwang ya Phuptjane	1 Mosebetsi wa molomo – Ho tlaleha porojeke ya boiqapelo (kgweditshela ya 2) 1 Mosebetsi wa tema ya kgokahano 1 Teko e laolwang ya mafelo a selemo